

VI. Fundnummernkonkordanz

| Fundnummer | Befundnummer | Fläche | Planum |
|------------|--------------|-------------|--------|
| 1 | 150 | 4+5 | 0-1 |
| 2 | 150 | 4 | 0-1 |
| 3 | 150 | 1-10 | 0-1 |
| 4 | 150 | 5 | 0-1 |
| 5 | 150 | 14 | 0-1 |
| 6 | 150 | 14 | 0-1 |
| 7 | 150 | 12 | 0-1 |
| 8 | 150 | 7NO | 0-1 |
| 9 | 150 | 8SW | 0-1 |
| 10 | 150 | 6+11 | 0-1 |
| 11 | 150 | 5 | 0-1 |
| 12 | 150 | 8NO | 0-1 |
| 13 | 150 | 6SO | 0-1 |
| 14 | 150 | 14 | 0-1 |
| 15 | 150 | 9 | 0-1 |
| 16 | 150 | 9NW | 0-1 |
| 17 | 150 | 9NO | 0-1 |
| 18 | 150 | 10+15 | 0-1 |
| 19 | 150 | 5 | 0-1 |
| 20 | 150 | 5+10 | 0-1 |
| 21 | 150 | 12SW | 0-1 |
| 22 | 150 | 12 | 0-1 |
| 23 | 150 | 14+15+19+20 | 0-1 |
| 24 | 150 | 7O | 0-1 |
| 25 | 150 | 7NW | 0-1 |
| 26 | 150 | 7SO+8NO | 0-1 |
| 27 | 150 | 7+8 | 0-1 |
| 28 | 150 | 8SW | 0-1 |
| 29 | 150 | 15NW | 0-1 |
| 30 | 150 | 9+14 | 0-1 |
| 31 | 150 | 8SW+9NW | 0-1 |
| 32 | 150 | 4SW | 0-1 |
| 33 | 150 | 4SO | 0-1 |
| 34 | 150 | 4NO+SO | 0-1 |
| 35 | 150 | 15 | 0-1 |
| 36 | 150 | 10+15 | 0-1 |
| 37 | 150 | 4O | 0-1 |
| 38 | 150 | 9 | 0-1 |
| 39 | 150 | 10+15 | 0-1 |
| 40 | 150 | 8 | 0-1 |
| 41 | 150 | 15 | 0-1 |
| 42 | 150 | 13NW | 0-1 |
| 43 | 150 | 3NO | 0-1 |
| 44 | 150 | 13NW | 0-1 |
| 45 | 150 | 4 | 0-1 |
| 46 | 150 | 2SO | 0-1 |
| 47 | 150 | 15NO | 0-1 |
| 48 | 150 | 19NO | 0-1 |
| 49 | 150 | 18SO | 0-1 |
| 50 | 150 | 8NO | 0-1 |
| 51 | 150 | 12SO | 0-1 |
| 52 | 150 | 18 | 0-1 |
| 53 | 150 | 8SO | 0-1 |

| | | | |
|-----|--------|--------------------|-----|
| 54 | 150 | 8SO | 0-1 |
| 55 | 150 | 15+20 | 0-1 |
| 56 | 150 | 6SW | 0-1 |
| 57 | 150 | 14SO+19NO | 0-1 |
| 58 | 150 | 12SW | 0-1 |
| 59 | 150 | 3SO+4NO | 0-1 |
| 60 | 150 | 12SW+13NW | 0-1 |
| 61 | 150 | 7SW | 0-1 |
| 62 | 150 | 19S | 0-1 |
| 63 | 150 | 18SO+18NO | 0-1 |
| 64 | 150 | 19S+20N | 0-1 |
| 65 | 150 | 20N | 0-1 |
| 66 | 150 | 2SO | 0-1 |
| 67 | 150 | 2SW | 0-1 |
| 68 | 150 | 8NW | 0-1 |
| 69 | 150 | 14SO+19SW | 0-1 |
| 70 | 150 | 18SO+19NO | 0-1 |
| 71 | 150 | 14NW | 1 |
| 72 | 150 | 10NO+15NW | 0-1 |
| 73 | 150 | 13SW+14NW | 0-1 |
| 74 | 150 | 14SO | 0-1 |
| 75 | 150 | 9SO | 0-1 |
| 76 | 150 | 4SO | 0-1 |
| 77 | 150 | 10N | 0-1 |
| 78 | 150 | 3SO | 0-1 |
| 79 | 150 | 8NW | 0-1 |
| 80 | 150 | 8SO | 0-1 |
| 81 | 150 | 14SO | 0-1 |
| 82 | 150 | 8NW | 0-1 |
| 83 | 150 | 8SO | 0-1 |
| 84 | 150 | 9SO+9NO | 0-1 |
| 85 | 150 | 7SO | 0-1 |
| 86 | 150 | 7O | 0-1 |
| 87 | 150 | 17NO | 0-1 |
| 88 | 150 | 23SW | 0-1 |
| 89 | 150 | 13SO+14NO+18SW+19N | 0-1 |
| 90 | 150 | 22 | 0-1 |
| 91 | 150 | 23SW+24NW | 0-1 |
| 92 | 150 | 13NW | 1 |
| 93 | 150 | 25NW | 0-1 |
| 94 | 150 | 12NO | 0-1 |
| 95 | 150 | 12NO | 0-1 |
| 96 | 150 | 17NO+NW | 0-1 |
| 97 | 150 | 13NO | 0-1 |
| 98 | 150 | 17 | 0-1 |
| 99 | 35/319 | 12SO | 1 |
| 100 | 35/319 | 12SO+17SW | 1 |
| 101 | 150 | 13O+18W | 0-1 |
| 102 | 150 | 23 | 0-1 |
| 103 | 150 | 13O | 0-1 |
| 104 | 150 | 17 | 0-1 |
| 105 | 150 | 14NO+19NW | 0-1 |
| 106 | 150 | 16S | 0-1 |
| 107 | 150 | 23S | 0-1 |
| 108 | 150 | 8S+19N | 0-1 |
| 109 | 85/150 | 22 | 0-1 |
| 110 | 85/150 | 22 | 0-1 |

| | | | |
|-----|---------|-----------|-----|
| 111 | 85/150 | 22 | 0-1 |
| 112 | 150 | 22 | 0-1 |
| 113 | 150 | 22 | 0-1 |
| 114 | 150 | 22 | 0-1 |
| 115 | 89/150 | 22 | 0-1 |
| 116 | 89/150 | 22 | 0-1 |
| 117 | 89/150 | 22 | 0-1 |
| 118 | 92/150 | 18 | 0-1 |
| 119 | 92/150 | 18S | 0-1 |
| 120 | 150 | 17W | 0-1 |
| 121 | 150/160 | 13O+14NO | 0-1 |
| 122 | 150/160 | 13SO+18S | 0-1 |
| 123 | 150 | 17SO | 0-1 |
| 124 | 85/150 | 22 | 0-1 |
| 125 | 86/150 | 17 | 0-1 |
| 126 | 007 | 7 | 1 |
| 127 | 86/150 | 22 | 0-1 |
| 128 | 150/161 | 12SO+17SW | 0-1 |
| 129 | 150 | 17SO | 0-1 |
| 130 | 150/271 | 23NW | 0-1 |
| 131 | 9/150 | 6S | 0-1 |
| 132 | 150 | 22NO | 0-1 |
| 133 | 270 | 17SW | 0-1 |
| 134 | 141/150 | 23SW | 0-1 |
| 135 | 150/272 | 13NO+18NW | 0-1 |
| 136 | 150 | 24SO+25NO | 0-1 |
| 137 | 150/272 | 18N | 1 |
| 138 | 150/273 | 23NW | 0-1 |
| 139 | 150 | 26O | 0-1 |
| 140 | 150 | 23O | 0-1 |
| 141 | 150 | 18NO | 0-1 |
| 142 | 150/162 | 12NO | 1 |
| 143 | 85/150 | 22W | 1 |
| 144 | 150/269 | 17S | 1 |
| 145 | 150 | 3SO | 0-1 |
| 146 | 150 | 3SO+4NO | 0-1 |
| 147 | 150 | 22NW | 0-1 |
| 148 | 150/158 | 9SO | 0-1 |
| 149 | 150/158 | 14SW | 1 |
| 150 | 150/158 | 9O | 1 |
| 151 | 150 | 22SW | 0-1 |
| 152 | 150 | 3NO | 0-1 |
| 153 | 150 | 3NO | 0-1 |
| 154 | 150 | 3+4+19+20 | 0-1 |
| 155 | 150 | ? | 0-1 |
| 156 | 86/150 | 22W | 0-1 |
| 157 | 086/150 | 22W | 0-1 |
| 158 | 86/150 | 22W | 0-1 |
| 159 | 150 | 29 | 0-1 |
| 160 | 150/198 | 4O | 0-1 |
| 161 | 150 | 27W | 0-1 |
| 162 | 150 | 22NW | 0-1 |
| 163 | 106 | 8SW | 0-1 |
| 164 | 158 | 9SO | 0-1 |
| 165 | 269 | 17 | 1 |
| 166 | 158 | 14SW | 1 |
| 167 | 198 | 9W | 1 |

| | | | |
|-----|---------|-------------------|-----|
| 168 | 200 | 4S | 0-1 |
| 169 | 150 | 23NO | 0-1 |
| 170 | 274 | 23NO | 0-1 |
| 171 | 158 | 14SO | 0-1 |
| 172 | 150 | 23SO | 0-1 |
| 173 | 3 | 6SW+7NW | 0-1 |
| 174 | 92/150 | 18NW+NO | 0-1 |
| 175 | 92/150 | 18NO | 0-1 |
| 176 | 150 | 28 | 0-1 |
| 177 | 150/189 | 21SW | 0-1 |
| 178 | 150 | 23NO | 0-1 |
| 179 | 85 | 22W | 1 |
| 180 | 150/276 | 24SO | 0-1 |
| 181 | 150 | 14SO+19SW | 0-1 |
| 182 | 276 | 23NO | 0-1 |
| 183 | 150 | 23SO | 0-1 |
| 184 | 274 | 23NO | 0-1 |
| 185 | 1601 | 3SO+18SW14NO+19NW | 0-1 |
| 186 | 270 | 12SO+17S | 1 |
| 187 | 189 | 21S+22N | 0-1 |
| 188 | 275 | 24SO | 0-1 |
| 189 | 275 | 24SO | 0-1 |
| 190 | 275 | 24SO+25NO | 0-1 |
| 191 | 276 | 23NO | 0-1 |
| 192 | 150 | 24SW | 0-1 |
| 193 | 275 | 24SO+25NO | 0-1 |
| 194 | 110 | 12NO | 1 |
| 195 | 162 | 12O | 1 |
| 196 | 141/150 | 23SW | 0-1 |
| 197 | 150 | 23NO | 0-1 |
| 198 | 3 | 8SW+9NW | 1-2 |
| 199 | 3 | 9W | 1-2 |
| 200 | 150 | 28+29 | 0-1 |
| 201 | 150 | 23NO | 0-1 |
| 202 | 150 | 19SW | 0-1 |
| 203 | 141/150 | 23SW | 0-1 |
| 204 | 150 | 20NW | 0-1 |
| 205 | 150 | 15NO+20N | 0-1 |
| 206 | 150/368 | 24SO+25NO | 0-1 |
| 207 | 150 | 23SW | 0-1 |
| 208 | 150 | 22O | 0-1 |
| 209 | 150 | 6S+11SW | 0-1 |
| 210 | 198 | 4SO+9SW | 1-2 |
| 211 | 150 | 28SW | 0-1 |
| 212 | 141/150 | 23SW | 0-1 |
| 213 | 150/277 | 24+25 | 0-1 |
| 214 | 150/276 | 23SO | 0-1 |
| 215 | 277 | 24 | 1 |
| 216 | 277 | 24 | 1 |
| 217 | 98 | 2 | 0-1 |
| 218 | 150 | 24O | 0-1 |
| 219 | 3/150 | 2O+7W | 0-1 |
| 220 | 100 | 8NW | 0-1 |
| 221 | 154 | 19SO | 0-1 |
| 222 | 87 | 22NW | 1-2 |
| 223 | 150? | 14SW | 0-1 |
| 224 | 164/166 | 8NW | 0-1 |

| | | | |
|------|-------------|--------------------|-----|
| 225 | 164 | 8NW | 0-1 |
| 226 | 152 | 19SO | 1-2 |
| 227 | 247 | 19SO | 1-2 |
| 228 | 98 | 8NW | 0-1 |
| 229 | 247? | 19NO | 0-1 |
| 230 | 247? | 19NO | 0-1 |
| 231 | 150/179 | 15NO+20NW | 0-1 |
| 232 | 150/280 | 23NO | 1-2 |
| 233 | 150? | 7O | 1-2 |
| 234 | 150 | 15NO | 0-1 |
| 235 | 150/249 | 22O | 0-1 |
| 236 | 150/249 | 22O | 0-1 |
| 237 | 097 | 8 | 0-1 |
| 238 | 099 | 8NW | 0-1 |
| 239 | 150 | 6S+11SW | 0-2 |
| 240 | 003? | 6SO | 2 |
| 241 | 114 | 17 | 1-2 |
| 242 | | 21S+22N | 1-2 |
| 243 | | 17 | 1-2 |
| 244 | | 17 | 1-2 |
| 245 | 154 | 20N | 0-1 |
| 246 | 150 | 12SO+17S | 0-1 |
| 247 | 164 | 8NW | 1-2 |
| 248 | 150 | 12NO+17N+11SO+16S | 0-1 |
| 249 | 150 | 12NO+17N+11SO+16S | 0-1 |
| 250 | 154 | 19SO | 2 |
| 251 | 150 | 28O | 0-1 |
| 252 | 281 | 24NO+29NW | 0-1 |
| 253 | 281 | 24NO+29NW | 0-1 |
| 254 | 128 | 22SW | 1-2 |
| 255 | 128 | 22SW | 1-2 |
| 256 | 150 | 230+28W | 0-1 |
| 257 | 150/282 | 28W | 0-1 |
| 258 | 150? | 13SW+18SW14NO+19NW | 1 |
| 259 | 128 | 22SW | 1-2 |
| 260 | 128 | 22NW | 1-2 |
| 261 | 085 | 22NW | 1-2 |
| 0262 | 086 | 22NW | 1-2 |
| 263 | 087 | 22NW | 1-2 |
| 264 | 088 | 22NW | 2 |
| 265 | 114 | 17 | 1-2 |
| 266 | 150/282 | 28 | 0-1 |
| 267 | 150/282 | 28 | 0-1 |
| 268 | 278 | 17 | 1-2 |
| 269 | 282 | 23NO | 0-1 |
| 270 | 003 | 11SO+16S+12NO+17N | 1-2 |
| 271 | 003/150 | 26SW | 0-1 |
| 272 | 282 | 28NW | 0-1 |
| 273 | 282 | 28NW | 0-1 |
| 274 | 279 | 17NW | 1-2 |
| 275 | 075 | 13SO+14NO | 1-2 |
| 276 | 150 | 28S | 0-1 |
| 277 | 150 | 26SW | 0-1 |
| 278 | 003/150 | 26SW | 0-1 |
| 279 | 150/185 | 26SW | 0-1 |
| 280 | 279 | 22NW | 1-2 |
| 281 | 085+086+087 | 22NW | 1-2 |

| | | | |
|-----|-------------|---------|-----|
| 282 | 150/282 | 28S+O | 0-1 |
| 283 | 150/283 | 29NW | 0-1 |
| 284 | 150 | 29NO | 0-1 |
| 285 | 099/150 | 8NW | 0-1 |
| 286 | 282 | 28S+N | 0-1 |
| 287 | 097 | 8NW | 0-1 |
| 288 | 282 | 23 | 0-1 |
| 289 | 282 | 28 | 0-1 |
| 290 | 003 | 21SW | 2-3 |
| 291 | 168 | 21SW | 2-3 |
| 292 | 188 | 22NW | 2-3 |
| 293 | 150 | 4+5 | 0-1 |
| 294 | 258 | 24SO | 1-2 |
| 295 | 154 | 15 | 1-2 |
| 296 | 278 | 17 | 1-2 |
| 297 | 278 | 17 | 1-2 |
| 298 | 200 | 5NO | 0-1 |
| 299 | 197 | 5NO | 0-1 |
| 300 | 179+184 | 15+20 | 1-2 |
| 301 | 179 | 15+20 | 1-2 |
| 302 | 210 | 10 | 0-1 |
| 303 | 197 | 5+10 | 0-1 |
| 304 | 184 | 20 | 1-2 |
| 305 | 198 | 10 | 0-1 |
| 306 | 198 | 5+10 | 0-1 |
| 307 | 003 | 26 | 1-2 |
| 308 | ? | 21 | 3-4 |
| 309 | 185 | 26 | 2-3 |
| 310 | 150 | 6+11 | 0-1 |
| 311 | 150 | 11SO+6S | 0-1 |
| 312 | Streufund | | |
| 313 | 152+190+313 | 16 | 2-3 |
| 314 | 152 | 15NW | 0-? |
| 315 | 150 | 11 | 0-1 |
| 316 | 086 | 22 | 2-3 |
| 317 | 107 | 6 | 1-2 |
| 318 | 066 | 12 | 1-2 |
| 319 | 035 | 12 | 1-2 |
| 320 | 031 | 8NO | 1-2 |
| 321 | 003 | 7 | 1-2 |
| 322 | 087 | 16 | 0-1 |
| 323 | 116 | 12 | 1-2 |
| 324 | 086 | 22 | 2-3 |
| 325 | 088 | 22 | 2-3 |
| 326 | 066 | 12 | 1-2 |
| 327 | 031 | 7 | 1-2 |
| 328 | 069 | 12 | 1-2 |
| 329 | 220 | 7SO | 1-2 |
| 330 | 102+103 | 8 | 1-2 |
| 331 | 150 | 15 | 0-1 |
| 332 | 035 | 8NO | 1-2 |
| 333 | 108 | 8 | 1-2 |
| 334 | 069 | 12 | 1-2 |
| 335 | 035 | 8NO | 1-2 |
| 336 | 156 | 15 | 0-1 |
| 337 | 214 | 13NW | 2-3 |
| 338 | 018 | 7NO | 1-2 |

| | | | |
|-----|---------------|------------|-----|
| 339 | 104+105+106 | 8 | 1-2 |
| 340 | 047 | 8 | 1-2 |
| 341 | 003 | 11 | 0-1 |
| 342 | 155 | 15 | 0-1 |
| 343 | 154 | 15 | 0-1 |
| 344 | 151 | 15 | 0-1 |
| 345 | 150 | 11 | 0-1 |
| 346 | 156 | 15 | 0-1 |
| 347 | 122 | 10+15 | 1-2 |
| 348 | 152+153+154 | 15 | 0-1 |
| 349 | 047 | 8SO | 1-2 |
| 350 | 178 | 8NW | 2-3 |
| 351 | 003+189 | 21+26 | 0-1 |
| 352 | 010 | 7SW | 1-2 |
| 353 | 194 | 17 | 2-3 |
| 354 | 003+185 | 16SO | 0-1 |
| 355 | 045+046 | 8SO | 1-2 |
| 356 | 035 | 13NO | 1-2 |
| 357 | 196 | 17N | 2-3 |
| 358 | 035 | 18 | 1-2 |
| 359 | 150 | 12 | 0-1 |
| 360 | 162 | 12 | 0-1 |
| 361 | Ziegelschicht | 6+11 | 0-1 |
| 362 | ? | 3+8 | 0-1 |
| 363 | ? | 3+8 | 0-1 |
| 364 | ? | 24 | 0-1 |
| 365 | ? | 23 | 0-1 |
| 366 | 114 | 17 | 0-1 |
| 367 | 112 | 17W | 0-1 |
| 368 | ? | 29 | 0-1 |
| 369 | ? | 24SO+25NO | 0-1 |
| 370 | 114 | 17N | 1-2 |
| 371 | ? | 28W | 0-1 |
| 372 | 150+161 | 12S | 0-1 |
| 373 | ? | 28W | 1-2 |
| 374 | 066 | 12NO | 0-1 |
| 375 | 249 | 22O | 1-2 |
| 376 | ? | 28W | 0-1 |
| 377 | ? | 28O | 0-1 |
| 378 | ? | 19NO | 0-1 |
| 379 | 160 | 14S | 0-1 |
| 380 | ? | 29NW | 1 |
| 381 | 35+93 | 18N+O | 1-2 |
| 382 | 150+160 | 13N | 0-1 |
| 383 | 262 | 27NW | 1-2 |
| 384 | 291 | 17N | 3-4 |
| 385 | ? | 22O | 1-2 |
| 386 | 301 | 29NW | 1-2 |
| 387 | 263 | 27SW | 1-2 |
| 388 | ? | 12O-17W | 1-2 |
| 389 | ? | 20NO | ? |
| 390 | 226 | 12 | 1-2 |
| 391 | 25 | 824SO+25NO | 1-2 |
| 392 | ? | 13+18 | ? |
| 393 | 247 | 19NO | 1-3 |
| 394 | 128+129 | 22N | 1-2 |
| 395 | ? | 28 | 1 |

| | | | |
|------|---------|-------------|------|
| 396 | ? | 29NW | ? |
| 397 | ? | 47W | 0-1 |
| 398 | 247 | 19NO | 2-3 |
| 399 | ? | 28N | ? |
| 400 | 145+148 | 23O | 1-2 |
| 401 | 308 | 27SW | 2-3 |
| 402 | ? | 22O | 1-2 |
| 403 | 314+316 | 22 | 3-4 |
| 404 | ? | 20 | P19 |
| 405 | ? | 47 | 0-1 |
| 406 | 161 | 13+18 | 0-1 |
| 407 | 309-310 | 21NO | 3-4 |
| 408 | 319 | 13 | 0-1 |
| 409 | 313+314 | 22 | 3-4 |
| 0410 | ? | 13+18 | 0-1 |
| 411 | ? | 19 | P 21 |
| 412 | 318+319 | 13+18 | 0-1 |
| 412a | 329 | 25 | 2-3 |
| 413 | 315 | 22 | 3-4 |
| 414 | ? | 27O | 0-1 |
| 415 | 003 | 28W | 0-1 |
| 416 | 301 | 27SW | 3-4 |
| 417 | 327 | 23SW+32W | 2-3 |
| 418 | 328 | 23O | 2-3 |
| 419 | ? | 31SW+32W | 0-1 |
| 420 | 003 | 47 | 1-2 |
| 421 | 326 | 23O | 2-3 |
| 422 | ? | 27O | 1-2 |
| 423 | 334+335 | 19NO | P 21 |
| 424 | 327 | 24NO | 0-1 |
| 425 | ? | 37W | 0-1 |
| 426 | 315 | 22N | 4-5 |
| 427 | 313 | 22 | 4-5 |
| 428 | ? | 47SO | 1-2 |
| 429 | 333 | 19NO | 0-1 |
| 430 | ? | 24 | 0-1 |
| 431 | ? | 37W | 0-1 |
| 432 | ? | 37NW | 0-1 |
| 433 | 003 | 27O | 1-2 |
| 434 | 003 | 32W | 0-1 |
| 435 | 003 | 36W | 0-1 |
| 436 | 035 | 12+13+17+18 | 1-2 |
| 437 | 150 | 19NO | 0-1 |
| 438 | ? | 25+25 | ? |
| 439 | 247 | 19 | ? |
| 440 | 328 | 24NO | 0-1 |
| 441 | ? | 23O | 0-1 |
| 442 | ? | 36 | 0-1 |
| 443 | ? | 27O | 1-2 |
| 444 | 357 | 24NO | 0-1 |
| 445 | ? | 31SW | 1-2 |
| 446 | 332 | 12+17 | 1-2 |
| 447 | ? | 19 P 19 | |
| 448 | 328 | 23O | 2-3 |
| 449 | 003 | 47 | 2-3 |
| 450 | 150+263 | 29N | 0-1 |
| 451 | 320-322 | 17+18 | 1-2 |

| | | | |
|-----|---------|----------------|--------|
| 452 | 370 | ? | 0-1 |
| 453 | 150 | 1-2 | 0- |
| 454 | 148 | 23O | 1-2 |
| 455 | 338 | 27 | 4-5 |
| 456 | 189 | 36W | 0-1 |
| 457 | 357 | 24NO | 0-1 |
| 458 | 372 | 25NW | ? |
| 459 | 221-223 | 8SO | 1-2 |
| 460 | 220 | 7 | 0-1 |
| 461 | 313 | 22 | 4-5 |
| 462 | 356 | 7SW | 1-2 |
| 463 | 337 | 27 | 4-5 |
| 464 | ? | 17+22 | 0-1 |
| 465 | 301 | 29N | 0-1 |
| 466 | 362 | 23NW | 2-3 |
| 467 | 003 | 12+13+17+18 | 2-3 |
| 468 | 308 | 29N | 0-1 |
| 469 | ? | 31O | 0-1 |
| 470 | 037 | 9 aus M 37 ! | |
| 471 | ? | 32NW | 1-2 |
| 472 | 308+331 | 29 | Profil |
| 473 | ? | 31 | 0-1 |
| 474 | ? | 24 | 0-1 |
| 475 | ? | 24NW | 0-1 |
| 476 | 185 | 47NO | 3-4 |
| 477 | 133 | 23NW | 1-2 |
| 478 | ? | 22 unter M 250 | |
| 479 | 003 | 1-3 | 1-2 |
| 480 | 369 | 25+30 Steg | 0-1 |
| 481 | 369-371 | 24+25+29+30 | 0-1 |
| 482 | 331 | 27+28 | 0-1 |
| 483 | 051 | 19 | 0-1 |
| 484 | ? | 19+24 | 0-1 |
| 485 | 368 | 25+30 | 0-1 |
| 486 | 301 | 27+28 | 0-1 |
| 487 | 085 | 17+22 | 0-1 |
| 488 | ? | 27+28 Steg | 0-1 |
| 489 | 378 | 20+25 | 0-1 |
| 490 | 319 | 17+22 | 0-1 |
| 491 | ? | 24NW | ? |
| 492 | 262 | 27O | 3-4 |
| 493 | 150 | 18+23 | 0-1 |
| 494 | 380 | 20+25 | 0-1 |
| 495 | 371 | 24+25+29+30 | 1-2 |
| 496 | 359 | 23NW | 0-1 |
| 497 | 150 | 23+24 | 0-1 |
| 498 | 148 | 24NO | 0-1 |
| 499 | ? | 23SW | 0-1 |
| 500 | 170 | 27NO | 1-2 |
| 501 | ? | 29+30 | 0-1 |
| 502 | 138 | 23 | 1-2 |
| 503 | 392 | 22 | 1-2 |
| 504 | 375 | 24 | 1-2 |
| 505 | ? | 30 | 0-1 |
| 506 | 086 | 17 | 1-2 |
| 507 | 389 | 47NO | 4-5 |
| 508 | 391 | 17+22 | 1-2 |

| | | | |
|-----|------------|-------------|-----|
| 509 | 247 | 24SW | 2-3 |
| 510 | 434 | 22 | 0-1 |
| 511 | ? | 47 | ? |
| 512 | ? | 30 | 0-1 |
| 513 | ? | 24SW | 0-1 |
| 514 | ? | 24 | 1-2 |
| 515 | 420 | 23 | ? |
| 516 | 247 | 24NW | 2-3 |
| 517 | 434 | 22+23 | 0-1 |
| 518 | ? | 24NW | 0 |
| 519 | 426 | 23SW | 1-2 |
| 520 | ? | 2 | 0-1 |
| 521 | 247 | 24SW | 2-3 |
| 522 | ? | 24SW | 1-2 |
| 523 | Streufunde | | |
| 524 | Streufunde | | |
| 525 | ? | 25NW | 0-1 |
| 526 | ? | 36O | 0-1 |
| 527 | Streufunde | | |
| 528 | ? | 32 | ? |
| 529 | ? | 36O | 0-1 |
| 530 | ? | 37SO | 0-1 |
| 531 | ? | 31+32 | 0-1 |
| 532 | ? | 22+23 | 0-1 |
| 533 | 328 | 24NO | 0-1 |
| 534 | 378 | 25+30 | 0-1 |
| 535 | 380+381 | 25NW | 0-1 |
| 536 | 378 | 25+30 | 0-1 |
| 537 | ? | 24 | 0-1 |
| 538 | 247 | 24SW | 2-3 |
| 539 | ? | 27+32 | ? |
| 540 | ? | 26+27+31+32 | 2-3 |
| 541 | 320? | 17SO | ? |
| 542 | 328 | 22+23 | 0-1 |
| 543 | ? | 24SW | ? |
| 544 | ? | 27SW | 1-2 |
| 545 | ? | 30W | 0-1 |
| 546 | 247 | 24SW | 2-3 |
| 547 | ? | 27+32 | 0-1 |
| 548 | ? | 27+32 | 0-1 |
| 549 | ? | 31+32 | ? |
| 550 | 085 | 17+22 | 1-2 |
| 551 | 469 | 31O | 0-1 |
| 552 | 375 | 24 | ? |
| 553 | ? | 22+23 | 0-1 |
| 554 | 378 | 24SW | 0-1 |
| 555 | ? | 26+27 P 38 | |
| 556 | ? | 22+23 | 0-1 |
| 557 | ? | 23 NW P 18 | |
| 558 | ? | 29+30 | 0- |
| 559 | 327 | 23+24 | 0-1 |
| 560 | 379 | 25 | 0-1 |
| 561 | 374 | 19+24 | 1-2 |
| 562 | 435 | 22+23 | 0-1 |
| 563 | ? | 23NW | 2-3 |
| 564 | 138 | 23NW | ? |
| 565 | ? | 19+24 | 0-1 |

| | | | |
|-----|------------|-------------|-----|
| 566 | 420 | 24NW | 2-3 |
| 567 | ? | 23+24 | 0-1 |
| 568 | ? | 25SO | 0-1 |
| 569 | ? | 25+30 | 1-2 |
| 570 | 378 | 25+30 | 0-1 |
| 571 | 170 | 27SO | ? |
| 572 | 327 | 23+24Steg | 0-1 |
| 573 | ? | 24 | 0-1 |
| 574 | ? | 27+32 | 0-1 |
| 575 | ? | 22+23 | 0-1 |
| 576 | 148 | 24NO | 0-1 |
| 577 | 247 | 24NW | 2-3 |
| 578 | 434 | 23+34 | 0-1 |
| 579 | 133 | 22 | ? |
| 580 | 380+381 | 25NW | 0-1 |
| 581 | 431 | 23+24 | 1-2 |
| 582 | 422 | 23 | 2-3 |
| 583 | ? | 24SW | 2-3 |
| 584 | 247 | 24SW | 2-3 |
| 585 | 247 | 24SW | 2-3 |
| 586 | ? | 24SW | 2-3 |
| 587 | ? | 29+30 | ? |
| 588 | 380 | 20+25 | 0-1 |
| 589 | 426 | 24 | 2-3 |
| 590 | 472 | 4NW | 2-3 |
| 591 | ? | 29 | 0-1 |
| 592 | 319 | 22+23 | 0-1 |
| 593 | ? | 24SW | 1-2 |
| 594 | 422 | 24NW | ? |
| 595 | 138 | 22+23 | 0-1 |
| 596 | 161 | 22+23 | 0-1 |
| 597 | ? | 23O | 0-1 |
| 598 | Streufunde | | |
| 599 | 494 | 36+37 | 3-4 |
| 600 | 494 | 36 | 3-4 |
| 601 | 495 | 36O | ? |
| 602 | ? | 36+41 | 3-4 |
| 603 | 494 | 36 | 3-4 |
| 604 | 494 | 36+37 | 3-4 |
| 605 | Streufunde | | |
| 606 | ? | 36O | 0-1 |
| 607 | 465 | 36 | ? |
| 608 | ? | 36+37 | |
| 609 | ? | 31+36+47+48 | 0-1 |
| 610 | ? | 36 | ? |
| | | | |